

4150

1-5*

4150 P.P. 1-5. K34/49. M. M. Sehtodimela
8/49 P.O. Box 3, 0 5
Daviesville, 21 FEB 1940

indexed
5

Foods eaten by
Moila's people

Page 1 of 8 Dijo's

2/2p

Merèpa e epiwa fāse, xomme xo jewa medu
ya yona xe e apeilwē, le xo beswa e a be³wa
Mabèlè-Thōrō a ~~Setlwa~~ ya tra bopi xomme
bya apeiwa xo xo dira loxobe, a beswa xe
e le lehlabula, le xo apeiwa.

Letxaxa le lōna le silwa ya ba bopi bya
xo a pea loxobe, xa lebesiwe.

Dinyōba Di jewa manoko a tšona, xo
dija o thōna wa ebula mamaku a tšona
Dithaka - marotse - maraka xa a beswi
a di xabelwa a le byalō ka pitšeng xwa
nthšwa mam, xomme xe a bukule a
jewa.

Ditloxo-make, tšona di epiwa fāse, xomme
tsā tšona xore di lewē. O.E. di beswa
le xo apeiwa, ke setšwakō se boke ke le
apeile dithlakhu. le ditloxo tšona le
tšona di a apeiwa feela, xa di beswi.

Mphoxō o jewa ditloxo-xwana tsā owa
xomme di silwa ba dira ke komelō
ka wōna. Owa, sa o xiri loxobe, se e
se mapole fela.

Iša xo ja tsā ke thalisa ke
loxobe le dithlaku ke tšona tše di
jewa xo ngwaxa kamoka, ke tšona
tše di jewa xo xantsi. Iša lootse
ke mafela ditloxo-make, a thopi
marotse le maraka tšona di lewa
lehlabula fela le (dinyōba)

(Bozville) P.O. Eliu Hospital M. M. Sebedi
 415 Lemana. L. Richardt
 Page 2. K34/49

8 Dip.

arova, mofla re apile matsaka
 a byalo-ka dithopi le dithlaken banna
 ba tswanetse ko khumana botloenyana
 E, xe xo dirilwe mapoto kea banna
 fela, rena basadi xa rea bone. E bana
 le rena re ja tsa rena.
 Dimela tse di lewaxo ka ngwaxa o mon
 mongwe le o mongwe tsa naxeng ke
 mathidi a jwaxo diengwa.
 mabilo " " "
 Dithokolo tse di jwaxo diengwa
 Dinwebe " " " "
 Dinthlo " " " "
 Mahoyo a a jwaxo diengwa
 marula " " " "
 Ditsere tse di jwaxo diengwa
 Diniane " " " "
 Dinonhosa " " " "
 Dipu Dipupudu " " " "
 Dikukumu " " " "
 Dilukwa-o-Sepela " " " "
 Thêpê - thêpê e jwaxo lethaka.
 le (matšiba) malwa
 moopyane o lewa mudi, ~~if~~
 Mosika " " mudi.
 Ditlakame di lewa diengwa
 Dipa-bolawet di lewa "
 Dikukhwanane
 Dipshorok di lewa dikengwa
 Liono " " "
 Lithsela-kxwale " " "
 Mailoto fela ona a byalwa ke

Box 3
DrillePage 2
415

Lilip' 7

M.M. Sekhdimela
K34/49

3

a byalwa ke batho le ona a lewa chengwa
 Maruputlane le ona " " "
 Tše dilewa xo ka tlala ke
 marula (mokrope) ditlōrō, ma hoyo
 le dimwēbē. Kamoka xa diapewe
 se tswanētšex, xore se sangwē xo
 krozi xe se lewa ke marula, le
 ditlōrō. Aowa, basadi xa ba tsebe
 xo feta bana, banna ke bana ba
 ditsebaso di phala basadi
 Mafsi a lewa xe e le makhabla se
 a le bodila, aowa, xa a tshelwa kai
 pitseng e tee xa a lebesi lelopha
 a dielwa kakala ke thafelong e šele
 a phophišetšwa ka ntlong ka di
 thafelwaneng xo nchša makhwa
 le hlōwa. Aowa mafsi xa a nyawe
 letšatši kamoka, a lewa xe xo šelwa
 boxobe ka ona a lewa ke bana xe e
 sa le ba banyenyane. banna sa-
 scolo ke bana ba nuwaxo mafsi
 xo feta basadi, E, basadi ba ba
 ngwē xa ba je mafsi a kromo
 Aowa le banna xa ba atšiši xo
 šela ka mafsi ba sata nama xo a
 phala. Mafsi a šela ka bana
 Wana e lewa ka mekete. scoba xe
 kromo e huile ke xona nama e lewa
 banna bōna ba atiša xo eja ka
 xe batsoma, nama e a apewa, le
 xo beswa ->

8. Dijo:

Maina a ditho tsa nama ke :-
 Seretsi, ngate, seswile, dibera ramoka
 dirope, matsoko, dingatha, hlolo,
 dithapa, nama ya mpa.
 Dibera re hlakantsetse ba matswafu,
 dibete, mala, etc. E, ditho tsa
 nama di fiva ka xo ya ka boxolo
 Xe o e no le moxolo, xomme wa hlaba
 kxomo, o swanetsi xo mpa ~~wa~~ Serope,
 xo o e no le kxatsadi e le yo moxolo
 o fiva molala wa kxomo.
Dikoko tsa di lewato ke
 Ditse, dia apeiva, xomme tsa
 anexwa xore diome, xe di lewa
 dia xadikwa dibose, ditolwa ka
 seatla.
Dintlwa di xolwa ^{rafuwa} diolong
 le tsona dia apeiva, tsa anexwa,
 xe diomile tsa xadikwa dibose
 kuw.
 Makhe, a fepiwa diolong le ona
 a fepiwa ka mohl motlatla
 dia xadikwa ya ka sesiso
Dithononi tsona difepiwa meletyaneng
 xome tsa xadikwa xa di bose.
Dintlwa-Makura, tsona di
 topiwa diolong, xa se ka bose ke
 kotsi, dia xadikwa ya ka sesiso
Dinimenene xe tsona di topiwa
 diolong dia xadikwa le tsona
 xo rekiswa ~~ditlwa~~ ditlwa
 dintlwa le ditse

Page 4. K34/49 M. M. Sekhloindila
*5

415

Ke lewa xabedi ka letšatši, Man Siboa
ke le moxare. Mosadi o ja le bafas
bana ba bangyanane, kudu banenyanane.
Basimanyane ba ja sethaka krakala
monna o ja seso sa xaxwe a etee, ke
e le moteng o morole telo e thina krorong
xomme a ja le banna ba bangwe
Moabi o abela ba lapa ka xare xa
telo, o aba ka tel le xo. E, motho
o ingwathela ka nosi. Se sebe ke
xore na ja o opa o kokotlêki jare,
xaba na ja o ine ka mato, E, ke
xo lewa xo hlapiwa diatla le se-
fahlexo, ke xo llwe xape, xo iphomelwa
diatla, ditelo tsä iswa ka nllong
ke moka xo a emelwa.

End. S. 415.